

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ СУБЮТУННЬУН ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КӨБҮЛЭЭНИН

САНА ОЛОХ

Сага патриотическая бачынамы — муус устар 17 күнүгөр В. И. Ленин төрөөбүтө 108 сылымгар адымнат коммунистическая субютуунуугу өгөрорго Москва хас да бастаан иһэр предпринимелара нотохтүлөр. Кулун тутар 15 күнүгөр буолбут минтиннэргэ ССКП XXV съёһин уураахтарынан өрө күүрдүлүбүт коллективтар етолица үлэһиттэрин өд күн туйгун хаачыстыбалаах саамай элбэх бордуюукеуйаны таһаарарга, үлэ үрдүк өгөроромтуотун ситинэргэ, нэмчилэммит энергиянан, сырыенан, матырыйаалларынан үлэһиттэргэ ыгырдылар.

Москва — Сортировочная дельомотивный делотун үлэһиттэрэ: «Сүүрбэ бэһис съезд уураахтарын — олоххо!», «Көдүүс уонна хаачыстыба патиленаттыгар — рабочий мектиэһи!», «Ийэ дойдуга — охсуулаах үлэһи!» диян лозуннардаах минтиннэ кэлэлтэр. Предпринимелар коллектива 1919 сыллаагы саас Улуу бачыым саманна үөснээбитинэн саамай сепко нээн тутталлар.

Коммунистическая субютуунуука активнайдын ыттарга Владимир Ильич аатынан, И. А. Духачев аатынан заводтар, «Парижская коммуна» атах таһаары өгөрор фабрика, о. д. а. предпринимелар коллективтара быһаарынылар. Минтиннэ тыл эһитт үлэһиттэр кыһыл субюта производство туһанылаах резервэлэрин арыылаа. онус патиленатка ыһааһылаах старты хааччыларга үлэһиттэри түмүөдэ диян балиэттээн эттилар. Кинилэр Советский Союз Коммунистическая партиятын Кини Комитетын, мини Политбюротун уонна ССКП КК Генеральный секретара таһаарыс Л. И. Брежнев тус балиэтин советский дьомор коммунистическая үлэ бырааһынныгытун күнүгөр ССКП XXV съёһин историческая уураахтарын төлөрөгө бигэ быһаарынылаахтарын өсө биирдэ көрдөрүөхтэрэ диян эрэннэрдилэр.

СССР.

Зонанан иитэр үлэ активистарын слета

1976 сыл кулун тутар 16 күнүгөр Мугудай нэһилиэгин кинигэр Маралайыга дьон өлөрөр сиринэн иитэр үлэ активистарын оройуоннаагы бэһис слета буолла. Слет кыттылаахтара «ССКП XXV съёһин матырыйаалларын пропагандалааһыга уонна нэһилиэһинэни коммунистическая иитини тупсарыыга дьон өлөрөр сиринэн үлэни тэрийии сорунтары туһунан» партия райкомун пропагандала уонна агитацияга отделеһи сөбүдүссэһэ И. И. Федотов диктылаатын уонна Маралайытаагы кини агитштаб начальнига, Мугудай орто оскуолатын

директора Р. Д. Алексеев ити агитштаб үлэтин туһунан хос да кылаатын истэн дүүүлэстилэр. Диктылааттар сүһүнүлэринэн көпсөһүнгэ 13 кыһа тыд эттэ. Слет оройуонига дьон өлөрөр сиринэн иитэр үлэ бары активисттарыгар ыгырым ыһааһа.

Слет кыттылаахтара итиннэ төгө кыһыл муһуһтарга, агитзоналарга сылдьан үлэ опытын кытары билистилэр.

Оройуоннаагы слет үлэһиттэр ССКП райкомун иккис секретара М. Е. Пермяков кытыһа уонна тыл эттэ.

ОРОЙУОН СОВЕТЫГАР 33 М-ДЭЭХ УРАҔАЛААХТААҔЫ БЫЫБАРДЫР УОКУРУККА ЭБИИ БЫЫБАРГА УОКУРУКТААҔЫ БЫЫБАР КОМИССИЯТЫН БИГЭРГЭТЭР ТУҔУНАН.

райсовет исполкомун быһаарыыта

«Саха АССР үлэһиттэрин депутаттарын оройуоннаагы, куораттаагы, сельскайдаагы (наһилиэктээги), бөһүөлөктээги Советтарыгар быһаар туһунан Балаһаһыһа» 29, 30 ыстатыйаларыгар өлөүрүт үлэһиттэр депутаттарын оройуоннаагы Советыгар эбии быһаарга 33 М-дээх Ураһалаахтаагы быһаардым уонурук комиссиятын бигэргэтэр:

Никонев Дмитрий Семенович — председатель, оройуоннаагы коммунистическая тэриэттэтэн.

Тимофеева Екатерина Петровна — председатели солбуйааччы, оройуоннаагы профсоюзнай тэриэттэтэн.

Назарова Мария Савишна — секретарь, оройуоннаагы комсомольскай тэриэттэтэн.

Кузьмина Ирина Гаврильевна — чилиэн, Эрилин Эристын аатынан совхоз Хайахсыттаагы отделеһиетын рабочаидарыттан уонна сулууспалаахтарыттан.

Берисов Игнатий Федорович — чилиэн, Эрилин Эристын аатынан совхоз Хайахсыттаагы отделеһиетын рабочаидарыттан, уонна сулууспалаахтарыттан.

Үлэһиттэр депутаттарын оройуоннаагы Советын исполкомун председатели Р. БУРНАШЕВ.

Үлэһиттэр депутаттарын оройуоннаагы Советын исполкомун секретарын, онугор М. ОКОНЕШНИКОВА.

1976 сыл кулун тутар 16 күнэ.

Х а н ы а т
1931 сыл алтынны
ыйтан тахсар

ССКП ЧУРАПЧЫТААҔЫ РАЙКОМУН УОННА ҮЛЭҔИТТЭР
ДЕПУТАТТАРЫН ОРОЙУОННААҔЫ СОВЕТЫН ОРГАНА

№ 34 (4768)

1976 сыл. Кулун тутар 18 күнэ
чэппизэр

Сыаната
2 харты

ССКП XXV СЪЕДИН УУРААХТАРЫН—ОЛОХХО!

Онус патиленатка бастакы сылын соруудахтарын—болдьобун иннинэ!

СУӨНҮ КЫСТЫГА — ҮЛЭ УДАРНАЙ ФРОНА!

Балаһыаннабыт хайдаҕый?

ССКП XXV съёһин уураахтарыгар эппиэттээн оройуон сүөсүһүттэрэ социалистическая куоталаһыыны өсө күүһүрдэллэр. Билигин туох базар мыһаһыны уонна дьулуур кыстыгы тэрээһиннээхтик түмүктээһингэ—төрүүбү энчирэппэһиэ итиннэ, бордуюукеуйаны ыһыыны салгыы элбэтингэ, хаачыстыбатын лаппа тупсарыыга туһаайыллар.

Кыстык бу эппиэттээх күһүнүгөр совхозтарга балаһыанна хайдаҕый, иһи хайдах үлэһирий?

Реданция итинник ыйытыгыгар мнэстэттэн манньык эппиэттэтилар:

Б. П. БАИШЕВ, Субурууснай аатынан совхоз Сылангаагы отделеһиетын управляющаһы а. т.

Отделеһиэ 615 ыһахтаахпыт, онтон 160-тан тахсата төрөөтө. Сага төрүүххэ бөлөһүннэһи мыта сатымыт, ыһырай көрөөччүлэринэн эрэллээх дьоннору сүүмэрдийбит. Ол кудук, Улахан Куөл биригээдэтигэр туспа хотону анаан, сөптөөх өрөмүөнү мытан, саамай опытаах сүөсүһүннүттүгөр коммунист А. Д. Трофимовка 50 ыһырайы туттарыбыт. Оттон Уһун Куөлгэ «Чолбон» ыһаат-комсомольскай ферма хотонутар эһиэ биир эрбэххэ баттымыр үлэһипит Н. Т. Собанина 40 ыһырайы иһиэ ылар. Ити хотонго ыһырай турар туспа мнэстэтин өгөрдүбүт, куостатын биир метр үрдөтүн биридибит. Итинник сага муосталаах биир сүөсүһүт көрөр ыһырайда турар уопсай клеткатын Ардаа хотонго эһиэ өгөрдүбүт. Онно 50 ыһырай туруоҕа.

Уһун Куөл ферматын производственной блогар туспа хоско түөрт термоблокка туруордубут. Олорго биирдиилэригэр иккиһи ыһырайы туттабыт. Итиннэ таһынан сабыыта суох буолан баран иитэр электролампаһаах 11 биирдиилээн клетканы үлэстэбит.

Өгөһүк үүтү бөлөһүннэһи көрмөкүһүлэр истэринэн эппиэттээх дьоннору аһаабыһыт. Сага төрүүбү көрүүтэ-хараһыһа зоотехник М. Т. Захарова сүөсүһүттэргэ туһааннаах сүөлэри биэрэр, ыһык-көрдүн өгөрөр. Ыһахтар муус устар, ыһа ыһаарыгар маасабайдык төрүүүлэрэ күүтүлэр. Сайылыкка тахсыахха дьэри муһ кырата 300-тан тахса ыһырайдаһыт буолуо. Кинилэртэн сорохторун Түөһүгэ, Хонкоҕо көһөрүөхтү. Ити фермаларга ааспыт сыл 300-чэка ыһырай турбута. Онон кыстык фермаларга ыһырай турар мнэстэтэ тиһибэтин итинник өһөрунар быһааннаахпыт. Оттон сага төрүүх базар төлөһүгөр, уруккуттан сайылымыр сириттэр Таандарага 200 ыһырайы холкутук сайылытаахпыт диян аарыһабыт.

Н. М. ЗВЕРСТОВ, Эрилин Эристын аатынан совхоз Чакырдаагы отделеһиетын 363 ферматын үлэһитэ.

Коммунист А. И. Сергеева старшайдыр бу ферматыгар 110-тан тахса ыһахтааһы тууар. Кинилэртэн аһаардык кэригэ төрөөтө. Сага төрүүбү совхоз опытаах сүөсүһүтэ, райсовет депутата М. Н. Старостина көрөр-хараһар, кини быһыа 50 ыһырайы тутан үчүгөйдик төлөһүтэр быһааннаах.

Кулун тутар 16 күнүгөр ферма үрдүнэ 5,1 центнер үүт ыһахтаах эбэтэр ыһахтаах ахсыттан 4,5 кг ордук. Оттон О. Д. Луковцева хас биирдик сыһаарылаһыт ыһаарыттан күһүгэ бопууудамы үүтү мыр. Эһиэ кини курдук опытаах манньыксыттар Е. З. Макарова, А. И. Сергеева биэстин—алталы кр. оттон аһаар сүөсүһүттэр З. Демьянова, Е. Алексеева, А. Егорова, М. Афанасьева кинилэртэн хаалсыбакка үрүт иһиэни үрүтүлэлэр, үүт ыһаһы графитын тутуһан уонна аһаран иһэллэр.

Мин комбикормга лабыһаһы, ор сыатын булкуһан, туустаан-тумалаан эһи аһылыгы бөлөһүннэһи, биирдик ыһахтаа күһүгэ 25—35 кг убаһас көһүһөрбөү өгөрөрбүн.

А. А. СИВЦЕВ, билигин общ. корресп.

Оддулуун—Карл Маркс аатынан совхоз кини отделеһиэ. Манна 517 ыһахтаах үс сиринэн кыстатыллар. Бу кэмгэ дьэри онтон 84-дэ төрөөтө, итиннэ 76-гар искусственной сизмалаһиһи өгөһүлүһа.

Отделеһиэ үрдүнэ паловобуһан күһүгэ 10 центнер үүт манарыттан 8,5 центнерэ госуарстыба туттарыллар, уоннаарыт ыһырайга иһердилэр. Мучат сүөлүнү итиннэ үгүс опытаах Я. И. Лавров быһыл да ыһырай көрүүтүгөр барда. Билин кыстык ааспыт ыһаарыгар бороон көрөөччүлэр аһаарыһа саһаһыта. Билигин барыта 77 ыһырай иһи сүөсүһүкка туттарылыһа.

Биирдик отаһиһи ыһахтан күһүгэ 1,9 кг, оттон ыһахтан ортотунан 4,2 кг үүт ыһаар. Коммунист М. Т. Старостина саһаһар Төһүргэстээх ферматын коллектива өлгөһ үүтү ыһа, отделеһиэ бастаан иһэр. Манньыксыттар М. М. Константинова, А. Н. Артемьева графикаһын лаппа куоһараллар. Манна көрмөкүһа үлэһиттэргэ Д. Т. Дьяковскай уонна Н. В. Артемьев эһи аһылыгы үчүгөй хаачыстыбалаахтык уонна дэлэйдик өгөрөллөр.

Фермаларга ыһахтаах төрөөһүнэ быһаан. Ити ааспыт сыл искусственной сизмалаһиһи мөлхөхтүк тэрилибиттэн тахсар. Быһыа бу үлэҕэ хамсааһын өгөһүлүөх курдук. Коммунистар Х. С. Дьяковскай, П. З. Дьяковскай, Н. М. Сысолойтин уонна кыһаһылаах осеменатордар М. Р. Сибирикова, Т. Т. Капитанова бу дьаһалаһа үчүгөйдик ыһаан эрэллэр.

● Куоталаһыы дневнигэ

Ноговицын дуу, Егоров дуу?

Оройуон 1975 сылла рекордсмен шофера Е. А. Ноговицын (Субуруускай аатынан совхоз) Ленинскай оройуон Ст. Васильев аатынан совхозун шофера А. И. Егоров кытта 1976 сылла сирэй куоталаһыыһа ыһырайыта.

Ньурбаттан билиһи реданция-44962 тоһа-километры өгөрдө. Быһыгар биллөрөллэринэн, онус Кини прицелтээх автомашинанан патиленат бастаһы иһи ыһагар Улахан Невөргө тиһиэ баран эл-коммунистическая үлэ ударнига, бөх таһаарыһа таста. Ол да иһи сөдьесов депутатта А. И. Егоров иһи көрдөрүүтэ балаһаа үрдүк таһыта саһаар.

Оттон билиһи кыһаһи Е. А. Ноговицын тохсунуу ыһахтаах төрөгө ор аһаһа сыратта, ЗИЛ-130 маркалаах бензовоһа саһаһаһаан, өрөмүөннөһөн таһыста. Онон быһыа бастакы иһи ыһахтаахтык сэтэ туһамматта—27989 тоһа-километры сүүртэ.

Итиннэ куоталаһыыһа билиһиһи А. И. Егоров бастаан иһэр. Кулун тутар туһу көрлөрөр? Иһи оройуон кудуулары күүрөх таһыта саһаар.

ПАРТИЙНАЙ ТЭРИЛТЭЛЭР
СЕКРЕТАРДАРЫН
НЭТЭХТЭН ОСКУЛАТА

ДЬОНУ ИДЕЙНЭЙ-ИИТЭР ҮЛЭ

дьюннах формата

БИЙИГИ ПАРТИЯБЫТ үлэбит-
тэри коммунистическай пүтүгү
ахсаабат кыһамытын уура.
Буолумуна даһаны, социалистиче-
скай тууга күүһэ—маассаһар
сознательностарыгар, крһилэр айар
активностарыгар. Ол да пһин
СССР XXV съезһинэр идеологиче-
скай үлэһэ ураты болжотто ууру-
дуһа, улахан суолта бэрһиннэ.
СССР Ийни Комһетын Отчүотунай
дакылаатыгар табар
рыс Л. И. Брежнев: «Норуот сөг-
нительноһа уһһа барыһа билэр-
көрөр буһһара улаатыһа бийиһи
маассаһа ыһһар үлэбитигэр бүтүн-
нүүтүгэр үрдөтһилиһит кордөбүт
эһһи түрүһүр» дһһи эһһа.

Үлэнтөртө идейнэй-интэр үлэ үгсэ формаларданх. Мини бу сүрүк нар олортон биридэстэрин—дэон өлөрөр сирдэринийн интэр үлэ омы-тын атастаһаххын багарабын.

ТҮЛЭ СҮРЭН ҮЛЭЙНТЭРИЙН
ортотугар нинтэр үлэ бү форматын
бэйлгиг ыалланы Мэнгэ-Хангайга
оройуенуу партийнай тэрийтэлэ-
рин омыттарыгаар олохуран 1969
сылтан ыла олохуоон барбышныт.

Бастаан утла Маралнайыга 9 агитзоныны үлээлгичийнхит. Кенини бөдөхсүтэн 7 зона онгорбушпүт, олохтоох Советка быыбардыр уокуруктарынан наардаан тэрий-биппит. Кинилэр билигин барыта 120-чэ малы—800-чэкэ кийини хабаллар. Икени тилинан отделение бишр бөдөх производственнай учадастатар—Толөй Дирингэр кени агитзона үлээлир. Агитзоначалары кини агиткутаб салайар, начальнигынан икенис сылын орто оскуча директора Р. Д. Алексеев үлээлир. Кини агитзоначалар үлээлгич былаачинныр, көрүдлүбүт дьахаллар олоххо кивирчилэрин тэрийэр, контролдуур.

АГИТЗАОНАЛАРЫ коммунистар, олохтоох интеллигенция бастын представителлэре сайлаабылар. Холбоур, кини агитзонаны кырдынас коммунист Р. М. Степанов сайлайар. Кини — «Знание» общественнаагы сүһүөх тэриэтэтин председателэ, идеологическай үлэ олоһундаах байыаһа. Почтагаар уонна «Кэскил» агитзоналарга үчүуталлар И. Е. Сиңцева уонна И. Е. Барашков начальнигыттар. «Восток» сельскэй Култура дьомтотин директора Г. Е. Скрибин сайлаабыта хаһыс да сыла, «Сарылыс» сүһүгү интэринет бир тутал үлэһитэ, коммунист С. Е. Сиңцев сайлаан ээрэр.

Агитэона ахсын начальниктан ураты хас да активист үздэлдир. Кинилэр истэригэр начальнигыг солбуйааччы, сельсовет депутата төрөппүттөр комитеттарын чылына, комсомольскай төрилтэ председатели бааллар.

НАРТИЙНАЙ ТЭРҮЛТЭ агитаци на ахсын хайсаатар да бээр буюу олохтахы кордөрөн агитация уон на документация керуунтарын олохтуур. Холобур, агитомара кини картата, билибардааччылар иенин иктерэ, үөрэнээччилэр үөрэги биллиларын экран, зона чулуу производствениктарын, үлэ уонна сарын ветераннарын, бастын үөрэнээччилэр уо. д. а. фотомонтажтар бааллар. Итин татынан ман на социалистическай куоталаһын

усулуубуйата, ыттылар үлэлэр дьениктэрэ, санитарнай кинигэ, субуотуньукутарга үөннэ бас кылганыыктарга кыттыныы, үөрэнээччилэр ортолоругар үлэни үчүөттүүр тэтэрээттер, о. д. а. табаналар. Оһон аһиквартирада кинрибт кэлл манна туох үлэ ыттыларын, былааннаһарын барытын билгээ сөп.

ДЭОН ОЛОРОР СИРИНЭН үзэ сүрүн форматыннан нэдиэлэ хас төрдүе күнүн зайы мытылалар политическай, педагогическай, ө. д. а. темаларга бэснэдэлэр буудаллар. Олору билаа-трафай билагытынан партийнай бюре уонна киин агитштаб чылыэннэрэ, нэиһликэ, совхоз отделениетын салайар үлэһиттэрэ онороллор. Хөлөбүр, ССКП XXV съези үлэһитир кэмигэр уонна съезд кэминтээн ааспыт күннэргэ мытылалыыт бэснэдэлэргэ бийиги нэбилээннэ-бэ партиа' XXV съезин матыры-йаалларын пропагандалаатыбыт. Запятиедарга итээччилэр сылдьымалара, бэснэдэлэр сүниһүлэ-ринэн кэсэстиннэрэ активнай. Тыл-сарин үлэһиттэрэ ССКП БК Отчуо-тунай дамылаатыгар уонна «1976 — 1980 сылларга ССРС норуотун хаһаайыстыбатын сайыннарым сүрүн туһаайымыларга» тил-хаһаайыстыбатын производсто-тын салгым өрө көтөбүүгэ, но-руот олохун уйгутун тохтодо сүөх үрдэтингэ улахан болдомто уурул-лубутун ис сурахтарыттан бийи-раан, астынан көрүстүлэр.

Стезд матырылааллары про-
пагандалааһыга биһиги полит-
информатордарбыт, агитатордар-
быт олохтоох матырылааллары ба-
лачча кэнэтик туһанаалар: нэһи-
лээк, соххоз отделиениетын 1975
сыллаалары үлэлэрин түмүгүн, оуе-
питилетка бастагы сылын иккэ-
ыйыгар социалистическай куота-
лаһын хаамнытын үлэһиттэригэ
сиңилии быйаанан өйдөтөөлөр.

ЗОНАНАН ҮЛЭВЭ социалистический куботалааныг улахан суултаны бичрээлбт. Усулуубуйа бмхымынан оформленнега, санитарнай турукка, общественнай бэрээдэжкэ, субуогуншуктарга сымдымыга, бөһүөлэгт тупсаран огөрүүгэ, уус-уран самодельнооска кыттымыга, оруну кэргэнгэ интингэ уонна оскуола үлэтигэр көмөлөөүүгэ, о. д. а., барыта 22 үлэ коругэр күрэхтөннн корүүлүбүтэ. Түмүн кварталларынан огоһуалар уонна уопсай бишинго-корүүгэ тутатына тиердиллэр. Онон куботалааны көхтөөхтүк, тэрөөбиннээхтик мыталлара ситибиллэр. Нэһидиэннээ муһуһохтарыгар, атынлар уопсай общественнай дыһалларга кыттымыга тийиһ очко бахсымыга буолар.

Партийный таралта, кини бөрөтә олохтоох актык көмөтүтүр тирээривоннөр зонанан үлөни итгиник ытымыллара үлөиттэр политической уонна производственнай активистарын үрдэт-тингэ биллэр-костор көмөлөөх. Дьөн общественной-политической дьахалларга кыттымыллара, интэ-ристорэ улаатын илэр. Туохха барытытар көбүтүүнэ, күрэхтэ-лэр үлөлөһүн олохтор. Зоналар куоталаһыыларын кыайыны-

лаахтара 1974 онд багс биехө нутгаларын Мирынэй куоракк, оттон насныт сүдгэ Москвад үннэй эконургуларга сүдгэв албени билдүттээ-корбуттээ.

ҮЛЭЙНГТЭР ОДООР сүрдэ-
нэй идэйнэй-нтар үлэйн бийнги
партийнай муниахтарга уонна
картбюроларга бэлээнзахтахыг
дүүллэбэлгэ; кичи агитшэб,
агитзоналар начальниктарын от-
чуоттарын итэбэт, куоталааны
түмүктэрин таһнарабыт. Биримэ
биримэттэн политинформатордар-
га, агитатордарга көмө сөмнэр-
дары ытхабыт. Агитзоналарынан
араас күрэхтэһиллэри тэрийбэт.
Ити барыта бү үлэ ордух маас-
сабай, дьонго тыйлхитиэ буюу
куутугаа көхөлөһөн.

Зонаван үлс оштын атаста-
ныг бийнхэ эмиз кырата суох
туһалаах. Былыраыу бэйбэит
Карл Маркс аатынан сөххөспүт
отделениеларын киин бөлүөлөк-
төрүнөөдү ачиттабтар, зоналар
салайлааччыларын семинара май-
на буолбута. Бийыл кыһын Ся-
зын партиянай төрүтэттин дьон
олорор сиригэн үлөө активиста-
рын бөлөө кэлэ сырытта. Оттон
иллөөрө күн бийнхэ ССКП рай-
комун биир улахан дьаһала —
бройуоннаады слет атаардыммына.

Од эрээри нитэр үлэ бу дьолуннаах көрүктөр биһигэз билигин лараны нитэстөр-быһагастар албахтар: былааннаммит багы дьаһалларбыт бодьдохторугар толору мыталланы испэттэр, өгөрөр баспадаларбыт, тэрийэр күрэхтэһимэлэрбыт сыалларын куруук ситэр буолбатахтар. Итилэри инникитин туоратыы, ССКП XXV съезэ идеянай-нитэр үлэ кудьуйуун үрдэтингэ туруорбут соруктарын олоххо киллэрин — уталыттыллыбат сорукутт.

Г. СИВЦЕВ,
Мугудайдаабы партийнай
тэрилтэ бюротун секретара.

ССКП XXV съедин матырыйаалларыгар
теоретической конференциялар
БИРИМИЭРИНЭЙ ТЕМАТИКАЛАРА

Партия XXV съедини уураахтара-айымным-
лаах марксизм-ленинизм холобура.

ССКП XXV съёзс партияны саятны сайынына-
ры уонна бөрүгөтүү, сайдыылаах социализм
уусуобуйатыгар киин салаалар үлэтин таһымын
үрдэтин түстөрүнэн.

Производство кельүүнүн уюна үлө халыкты-
батын үрдүнн—ССКР экономикалык стратегия-
тын зыңыннаах басымынат сарыто.

СССР XXV съезда бийлэгтэй сүүнүүх нэмтэ со-
ветский общество социальный сайдыгтын сүүрү
түхэй бийлэгтэй нэмтэ социальный хуучинтай

СССР XXV съезиң уураахтарыгэр сөл түбә-
һиниһерөн социалистическай государствонһо
тупсарың, демократиялы сайыһыңарың тирең
түбәһи проблемалара.

Социалистический демократизм — личность дэин-чакхы көпүгү буолаарта уонна киши общество киинигэр үрдүк эппэтиннээх бастынан бипүгүна сүлбөһүннэрин көстүүтэ.

СССР XXV съези идеинэй-политическай үлдэ уонна сэр-майгы өтүүнэй иитиэ биэр сомоҕо буолуугун өтөннөө минн сүрүн соруктарын тус-тармаан.

Социалистической дөйүмүр политикаларын, экономикаларын, социальнай олохторун уюунай



Сибзас оройуоннаабы уездын партийнай тэриэтэ (секретарь М. П. Аманатова) ССКП XXV съезин матырыйаалларын үөрэтүүнү көхтөөхтүк тэрийэр.

СНИМКА: 3 №-дээх ЛТЦ инженеро, Телеграфтаагы
агитэона начальнига Е. Е. Монастырев АТС улаһттарын
сээд донумуоннарын ахтыг билиһиннэрэр.

П. СЕДАЛИЩЕВ фототв.

Тэрээһиннээхтик, көхтөөхтүк

ЧУРАЛЧЫ. I №-дэх адыг
мындаах оюулаагары коммун
нистическэй кити проблемалары
ын уоратар теоретическэй
семинар (пропагандист А. А. Бо
рисова) ССКП XXV съези м
тырыйаалларыгар икки заняти
ны мытта. Учууталларга «ССКП
XXV съезе билигин нэрдис
камга идеологическэй үлэ сорун
тарыг туһунан» дигэн темада
район инспектора Н. Н. Дятл
ковскай дйрин не хоһоонноох
лекцияны аахта.

С. ЧИЧИГИНАРОВ.

ЧАКЫР. «Социализм уонна үлэ» хурунук пропаганда, совхоз отделенийтын управлю-
ющей В. Г. Титов ССКП XXV съез-
дин докууоннарын үөрөтүнүн
тароониннахтик савдалаа, Вастыкы
занятнера «Ал дойду бала-
һаманнаа уонна ССКП аан дой-
дутаары үлэтэ» дьэп темара
кээп көөстөн ытыллына.

к. ФИЛИППОВ

ОДЬУЛУУН, Совхоз отделение-
тын уонца оскуола үлэһиттэри-
гэр төриллэбит ОСКП ис уонна
тас политикатын боппууостарын
үөрэтэр куруһуок XXV съезд ма-
тирийааалларын үөрэтүүгэ киир-
дэ. Истөөччилэр партия учурат-
таах XXV съездин үлэтин түмүк-
тэрин туһунан пропагандаст
Н. А. Старостин лекциятын бөр-
кэ кэрэхсэтиллэр, албах боппу-
уостары биэрэн быһаартарды-
лар.

Партия XXV съездин матыры-
наалдарын үөрөтүн партийнай
үөрэх бары хурууоктарыгар
сабалатпа.

H. MATREER

Народнай судуйа быыбарыгар учаастактардаабы быыбар комиссияларын бигэргэтэр туһунан

УЛЭНИТТЭР ДЕПУТАТТАРЫН ОРОЙУОННААБЫ СОВЕТЫН ИСПОЛКОМУН БЫҺААРЫТА

РСФСР оройуоннаабы (куораттаабы) народнай сууттарын быыбардарын туһунан Балаһыанна 25, 26 ыстатыйаларыгар олохтунан учаастактардаабы быыбар комиссияларын общественнай тарилталар уонна үлэниггэр общестэоларын маньык представителлэриггэн састааптаах бигэргэтэр:

1 №-дээх Апабардаабы быыбардыыр учаастак
Протодьяконов Гаврил Трофимович—председатель, оройуоннаабы коммунистическай тарилтэттэн.

Сивцев Анатолий Алексеевич—председатели солбуйааччы, үөрэх, үрдүкү оскуолалар уонна научнай учреждениелар үлэниггэр профсоюзун оройуоннаабы тарилтэттэн.

Протодьяконова Парасковья Николаевна—секретарь, культура үлэниггэр профсоюзун оройуоннаабы тарилтэттэн.

Лытнин Василий Васильевич—чиилэн, Карл Маркс аатынан совхоз Бахсытаабы отделениетын рабочайдарыттан уонна сулууспалаахтарыттан.

Оноешникова Анастасия Гурьевна—чиилэн, оройуоннаабы комсомольскай тарилтэттэн.

Новгородова Енатерина Ивана—чиилэн, Карл Маркс аатынан совхоз Бахсытаабы отделениетын рабочайдарыттан уонна сулууспалаахтарыттан.

Попов Алексей Никитич—чиилэн, Карл Маркс аатынан совхоз Бахсытаабы отделениетын рабочайдарыттан уонна сулууспалаахтарыттан.

2 №-дээх Бахсытаабы быыбардыыр учаастак
Решетников Петр Николаевич—председатель, оройуоннаабы коммунистическай тарилтэттэн.

Местников Николай Николаевич—председатели солбуйааччы, Карл Маркс аатынан совхоз Бахсытаабы отделениетын рабочайдарыттан уонна сулууспалаахтарыттан.

Титова Александра Александровна—секретарь, культура үлэниггэр профсоюзун оройуоннаабы тарилтэттэн.

Слепцов Василий Филиппович—чиилэн, Карл Маркс аатынан совхоз Бахсытаабы отделениетын рабочайдарыттан уонна сулууспалаахтарыттан.

Петрова Галина Ивановна—чиилэн, Карл Маркс аатынан совхоз Бахсытаабы отделениетын рабочайдарыттан уонна сулууспалаахтарыттан.

3 №-дээх Амтатаабы быыбардыыр учаастак
Неустров Михаил Дмитриевич—председатель, оройуоннаабы коммунистическай тарилтэттэн.

Андреева Наталья Семеновна—председатели солбуйааччы, оройуоннаабы профсоюзнай тарилтэттэн.

Михайлова Мария Павловна—секретарь, үөрэх, үрдүкү оскуолалар уонна научнай учреждениелар үлэниггэр профсоюзун оройуоннаабы тарилтэттэн.

Кугдаров Роман Петрович—чиилэн, Карл Маркс аатынан совхоз Болугурдаабы отделениетын рабочайдарыттан уонна сулууспалаахтарыттан.

Попова Анна Андреевна—чиилэн, культура үлэниггэр профсоюзун оройуоннаабы тарилтэттэн.

Егоров Назар Назарович—чиилэн, үөрэх, үрдүкү оскуолалар уонна научнай учреждениелар үлэниггэр профсоюзун оройуоннаабы тарилтэттэн.

Ядрихинский Афанасий Филиппович—чиилэн, Карл Маркс аатынан совхоз Болугурдаабы отделениетын рабочайдарыттан уонна сулууспалаахтарыттан.

4 №-дээх Болтонотообу быыбардыыр учаастак
Кривошапкин Дмитрий Васильевич—председатель, оройуоннаабы коммунистическай тарилтэттэн.

Новгородов Андрей Андреевич—председатели солбуйааччы, тыа хаһаайыстыбатын уонна соротуонка үлэниггэр профсоюзун оройуоннаабы тарилтэттэн.

Посельская Марфа Семеновна—секретарь, оройуоннаабы комсомольскай тарилтэттэн.

Картузов Гаврил Николаевич—чиилэн, Субуруускай аатынан совхоз Болтонотообу отделениетын рабочайдарыттан уонна сулууспалаахтарыттан.

Попова Агнеса Дмитриевна—чиилэн, үөрэх, үрдүкү оскуолалар уонна научнай учреждениелар үлэниггэр профсоюзун оройуоннаабы тарилтэттэн.

Дуранов Иван Васильевич—чиилэн, Субуруускай аатынан совхоз Болтонотообу отделениетын рабочайдарыттан уонна сулууспалаахтарыттан.

Кривошапкина Анна Михайловна—чиилэн, культура үлэниггэр профсоюзун оройуоннаабы тарилтэттэн.

5 №-дээх Нымдаллаабы быыбардыыр учаастак
Павлуцнай Константин Дмитриевич—председатель, оройуоннаабы коммунистическай тарилтэттэн.

Монастырев Егор Егорович—председатели солбуйааччы, тыа хаһаайыстыбатын уонна соротуонка үлэниггэр профсоюзун оройуоннаабы тарилтэттэн.

Попова Мария Нинифоровна—секретарь, оройуоннаабы комсомольскай тарилтэттэн.

Кривошапкина Полина Романовна—чиилэн, Субуруускай аатынан совхоз Болтонотообу отделениетын рабочайдарыттан уонна сулууспалаахтарыттан.

Назарова Мария Егоровна—чиилэн, Субуруускай аатынан совхоз Болтонотообу отделениетын рабочайдарыттан уонна сулууспалаахтарыттан.

6 №-дээх Кытаанахтаабы быыбардыыр учаастак
Яковлев Михаил Иванович—председатель, оройуоннаабы коммунистическай тарилтэттэн.

Собанин Иван Петрович—председатели солбуйааччы, оройуоннаабы профсоюзнай тарилтэттэн.

Данилова Анастасия Ивановна—секретарь, оройуоннаабы комсомольскай тарилтэттэн.

Нинифоров Михаил Гаврильевич—чиилэн, үөрэх, үрдүкү оскуолалар уонна научнай учреждениелар үлэниггэр профсоюзун оройуоннаабы тарилтэттэн.

Матвеев Ионан Ионович—чиилэн, Субуруускай аатынан совхоз Кытаанахтаабы отделениетын рабочайдарыттан уонна сулууспалаахтарыттан.

Захарова Анна Васильевна—чиилэн, Субуруускай аатынан совхоз Кытаанахтаабы отделениетын рабочайдарыттан уонна сулууспалаахтарыттан.

Дьячковская Мария Романовна—чиилэн, культура үлэниггэр профсоюзун оройуоннаабы тарилтэттэн.

7 №-дээх Белюбскайдаабы быыбардыыр учаастак
Барашкова Ефдокия Дмитриевна—председатель, оройуоннаабы коммунистическай тарилтэттэн.

Наженнин Петр Петрович—председатели солбуйааччы, Субуруускай аатынан совхоз Кытаанахтаабы отделениетын рабочайдарыттан уонна сулууспалаахтарыттан.

Макаров Михаил Петрович—секретарь, үөрэх, үрдүкү оскуолалар уонна научнай учреждениелар үлэниггэр профсоюзун оройуоннаабы тарилтэттэн.

Барашникова Анна Семеновна—чиилэн, оройуоннаабы комсомольскай тарилтэттэн.

Барашников Николай Романович—чиилэн, Субуруускай аатынан совхоз Кытаанахтаабы отделениетын рабочайдарыттан уонна сулууспалаахтарыттан.

8 №-дээх Мугудайдаабы быыбардыыр учаастак
Пермяков Данил Данилович—председатель, оройуоннаабы коммунистическай тарилтэттэн.

Дьячковская Дмитрий Дмитриевич—председатели солбуйааччы, тыа хаһаайыстыбатын уонна соротуонка үлэниггэр профсоюзун оройуоннаабы тарилтэттэн.

Афанасьев Алексей Гаврильевич—секретарь, үөрэх, үрдүкү оскуолалар уонна научнай учреждениелар үлэниггэр профсоюзун оройуоннаабы тарилтэттэн.

Сивцев Сергей Сергеевич—чиилэн, оройуоннаабы комсомольскай тарилтэттэн.

Сивцева Анулина Алексеевна—чиилэн, Карл Маркс аатынан совхоз Мугудайдаабы отделениетын рабочайдарыттан уонна сулууспалаахтарыттан.

Оноешникова Александра Тарасовна—чиилэн, оройуоннаабы профсоюзнай тарилтэттэн.

Толстоухов Иннокентий Петрович—чиилэн, Карл Маркс аатынан совхоз Мугудайдаабы отделениетын рабочайдарыттан уонна сулууспалаахтарыттан.

9 №-дээх Төлөйдөөбү быыбардыыр учаастак
Толстоухов Семен Гаврильевич—председатель, оройуоннаабы коммунистическай тарилтэттэн.

Попов Петр Харлампьевич—председатели солбуйааччы, оройуоннаабы профсоюзнай тарилтэттэн.

Захарова Анна Кирилловна—секретарь, үөрэх, үрдүкү оскуолалар уонна научнай учреждениелар үлэниггэр профсоюзун оройуоннаабы тарилтэттэн.

Шарина Раиса Яковлевна—чиилэн, оройуоннаабы комсомольскай тарилтэттэн.

Пермяков Иннокентий Дмитриевич—чиилэн, Карл Маркс аатынан совхоз Мугудайдаабы отделениетын рабочайдарыттан уонна сулууспалаахтарыттан.

10 №-дээх Одьулууннаабы быыбардыыр учаастак

Пудов Дмитрий Егорович—председатель, оройуоннаабы коммунистическай тарилтэттэн.

Ефремов Дмитрий Николаевич—председатели солбуйааччы, тыа хаһаайыстыбатын уонна соротуонка үлэниггэр профсоюзун оройуоннаабы тарилтэттэн.

Баина Мария Филипповна—секретарь, үөрэх, үрдүкү оскуолалар уонна научнай учреждениелар үлэниггэр профсоюзун оройуоннаабы тарилтэттэн.

Савина Дария Ивановна—чиилэн, оройуоннаабы комсомольскай тарилтэттэн.

Кардэшевский Гаврил Петрович—чиилэн, Карл Маркс аатынан совхоз Одьулууннаабы отделениетын рабочайдарыттан уонна сулууспалаахтарыттан.

Шестанова Анулина Сергеевна—чиилэн, Карл Маркс аатынан совхоз Одьулууннаабы отделениетын рабочайдарыттан уонна сулууспалаахтарыттан.

Сивцев Александр Александрович—чиилэн, Карл Маркс аатынан совхоз Одьулууннаабы отделениетын рабочайдарыттан уонна сулууспалаахтарыттан.

11 №-дээх Бабабатаабы быыбардыыр учаастак
Неустров Изот Константинович—председатель, оройуоннаабы коммунистическай тарилтэттэн.

Николаев Глинерия Николаевич—председатели солбуйааччы, оройуоннаабы профсоюзнай тарилтэттэн.

Григорьев Петр Гаврильевич—секретарь, Карл Маркс аатынан совхоз Одьулууннаабы отделениетын рабочайдарыттан уонна сулууспалаахтарыттан.

Турантэва Марина Николаевна—чиилэн, оройуоннаабы комсомольскай тарилтэттэн.

Посельский Иннокентий Иванович—чиилэн, тыа хаһаайыстыбатын уонна соротуонка үлэниггэр профсоюзун оройуоннаабы тарилтэттэн.

12 №-дээх Соловьёвтаабы быыбардыыр учаастак
Макаров Иван Кириллович—председатель, оройуоннаабы коммунистическай тарилтэттэн.

Собанин Дмитрий Никитич—председатели солбуйааччы, тыа хаһаайыстыбатын уонна соротуонка үлэниггэр профсоюзун оройуоннаабы тарилтэттэн.

Попова Елена Еремеевна—секретарь, үөрэх, үрдүкү оскуолалар уонна научнай учреждениелар үлэниггэр профсоюзун оройуоннаабы тарилтэттэн.

Федорова Александра Ивановна—чиилэн, оройуоннаабы комсомольскай тарилтэттэн.

Попов Николай Дмитриевич—чиилэн, Субуруускай аатынан совхоз Соловьёвтаабы отделениетын рабочайдарыттан уонна сулууспалаахтарыттан.

Устинев Анна Иннокентьевна—чиилэн, Субуруускай аатынан совхоз Соловьёвтаабы отделениетын рабочайдарыттан уонна сулууспалаахтарыттан.

Ефремова Мария Ильинична—чиилэн, культура үлэниггэр профсоюзун оройуоннаабы тарилтэттэн.

13 №-дээх Сыланнаабы быыбардыыр учаастак
Макаров Федор Васильевич—председатель, оройуоннаабы ком-

мунистическай тарилтэттэн.

Федоров Семен Семенович—председатели солбуйааччы, оройуоннаабы профсоюзнай тарилтэттэн.

Сивцева Светлана Александровна—секретарь, оройуоннаабы комсомольскай тарилтэттэн.

Слепцова Анна Михайловна—чиилэн, үөрэх, үрдүкү оскуолалар уонна научнай учреждениелар үлэниггэр профсоюзун оройуоннаабы тарилтэттэн.

Макаров Егор Афанасьевич—чиилэн, Субуруускай аатынан совхоз Сыланнаабы отделениетын рабочайдарыттан уонна сулууспалаахтарыттан.

Макаров Егор Егорович—чиилэн, Субуруускай аатынан совхоз Сыланнаабы отделениетын рабочайдарыттан уонна сулууспалаахтарыттан.

Софронова Тамара Степановна—чиилэн, эми үлэниггэр профсоюзун оройуоннаабы тарилтэттэн.

14 №-дээх Улахан Нүөлүэбү быыбардыыр учаастак
Сивцев Александр Сидорович—председатель, оройуоннаабы коммунистическай тарилтэттэн.

Макаров Григорий Михайлович—председатели солбуйааччы, оройуоннаабы профсоюзнай тарилтэттэн.

Понемарёва Парасковья Николаевна—секретарь, оройуоннаабы комсомольскай тарилтэттэн.

Макаров Егор Егорович II—чиилэн, тыа хаһаайыстыбатын уонна соротуонка үлэниггэр профсоюзун оройуоннаабы тарилтэттэн.

Макарова Илара Васильевна—чиилэн, Субуруускай аатынан совхоз Сыланнаабы отделениетын рабочайдарыттан уонна сулууспалаахтарыттан.

15 №-дээх Түөйүэбү быыбардыыр учаастак
Пудов Николай Григорьевич—председатель, оройуоннаабы коммунистическай тарилтэттэн.

Самсонова Марфа Кирилловна—председатели солбуйааччы, тыа хаһаайыстыбатын уонна соротуонка үлэниггэр профсоюзун оройуоннаабы тарилтэттэн.

Новгородова Антонина Михайловна—секретарь, оройуоннаабы комсомольскай тарилтэттэн.

Потапов Гаврил Афанасьевич—чиилэн, оройуоннаабы профсоюзнай тарилтэттэн.

Горохов Иннокентий Васильевич—чиилэн, Субуруускай аатынан совхоз Сыланнаабы отделениетын рабочайдарыттан уонна сулууспалаахтарыттан.

16 №-дээх Хадаардаабы быыбардыыр учаастак
Елисеев Дмитрий Петрович—председатель, оройуоннаабы коммунистическай тарилтэттэн.

Лукин Петр Дмитриевич—председатели солбуйааччы, Эрилик Эристин аатынан совхоз Хадаардаабы отделениетын рабочайдарыттан уонна сулууспалаахтарыттан.

Егорова Варвара Егоровна—секретарь, оройуоннаабы комсомольскай тарилтэттэн.

Григорьева Федора Николаевна—чиилэн, культура үлэниггэр профсоюзун оройуоннаабы тарилтэттэн.

(Бүтүүтүн 4 стр. нөр).

Народнай судьуйа быыбарыгар участантардаабы быыбар комиссияларын бигэргэтэр туһунан

(Бүтүүтэ. Иинин 3 стр. көр).

Собанина Мария Семеновна — чилиэн, үөрэх, үрдүкү оскуола, уонна научнай учреждениелар үлэһиттэрин профсоюзун оройуоннаагы тэриэтэттэн.

Осипов Прокопий Кириллович — чилиэн, тыа хайаайыстыбатын уонна соротуонка үлэһиттэрин профсоюзун оройуоннаагы тэриэтэттэн.

Давыдов Иннокентий Иннокентьевич — чилиэн, Эрилик Эристин аатынан совхоз Хадаардаагы отделениетын рабочайдарыттан уонна сулууспалаахтарыттан.

17 №-дээх Уорбатаагы быыбардыыр участан

Егоров Иван Семенович — председатели оройуоннаагы коммунистическай тэриэтэттэн.

Никитина Марфа Васильевна — председатели солбуйааччы, оройуоннаагы профсоюзнай тэриэтэттэн.

Адамов Дмитрий Константинович — секретарь, оройуоннаагы комсомольскай тэриэтэттэн.

Диодорова Парасковья Ивановна — чилиэн, тыа хайаайыстыбатын уонна соротуонка үлэһиттэрин профсоюзун оройуоннаагы тэриэтэттэн.

Степанов Петр Михайлович — чилиэн, Эрилик Эристин аатынан совхоз Хадаардаагы отделениетын рабочайдарыттан уонна сулууспалаахтарыттан.

18 №-дээх Хатылытаагы быыбардыыр участан

Драгунов Гаврил Артамонович — председатели оройуоннаагы коммунистическай тэриэтэттэн.

Иванов Михаил Ависентьевич — председатели солбуйааччы, оройуоннаагы профсоюзнай тэриэтэттэн.

Листикова Татьяна Павловна — секретарь, оройуоннаагы комсомольскай тэриэтэттэн.

Кривошапкина Клавдия Ивановна — чилиэн, эмп үлэһиттэрин профсоюзун оройуоннаагы тэриэтэттэн.

Захаров Николай Степанович — чилиэн, Субуруускай аатынан совхоз Хатылытаагы отделениетын рабочайдарыттан уонна сулууспалаахтарыттан.

Шарина Светлана Пантелеймоновна — чилиэн, үөрэх, үрдүкү оскуола, уонна научнай учреждениелар үлэһиттэрин профсоюзун оройуоннаагы тэриэтэттэн.

Батарин Федор Федорович — чилиэн, Субуруускай аатынан совхоз Хатылытаагы отделениетын рабочайдарыттан уонна сулууспалаахтарыттан.

19 №-дээх Хайахсыттаагы быыбардыыр участан

Егоров Иннокентий Дмитриевич — председатели оройуоннаагы коммунистическай тэриэтэттэн.

Алексеев Петр Ильич — председатели солбуйааччы, Эрилик Эристин аатынан совхоз Хайахсыттаагы отделениетын рабочайдарыттан уонна сулууспалаахтарыттан.

Дьячковская Матрона Дмитриевна — секретарь, оройуоннаагы комсомольскай тэриэтэттэн.

Кеенофонтова Елена Николаевна — чилиэн, Эрилик Эристин аатынан совхоз Хайахсыттаагы отделениетын рабочайдарыттан уонна сулууспалаахтарыттан.

Дорофеев Максим Дмитриевич — чилиэн, үөрэх, үрдүкү оскуола, уонна научнай учреждениелар үлэһиттэрин профсоюзун оройуоннаагы тэриэтэттэн.

Филиппов Афанасий Кириллович — чилиэн, оройуоннаагы профсоюзнай тэриэтэттэн.

Федорова Наталья Дмитриевна — чилиэн, культура үлэһиттэрин профсоюзун оройуоннаагы тэриэтэттэн.

20 №-дээх Хоптоботоогу быыбардыыр участан

Габышев Георгий Романович — председатели оройуоннаагы коммунистическай тэриэтэттэн.

Захаров Афанасий Афанасьевич — председатели солбуйааччы, Эрилик Эристин аатынан совхоз Хоптоботоогу отделениетын рабочайдарыттан уонна сулууспалаахтарыттан.

Ермеева Варвара Константиновна — секретарь, оройуоннаагы комсомольскай тэриэтэттэн.

Гурьев Василий Николаевич — чилиэн, оройуоннаагы профсоюзнай тэриэтэттэн.

Мононова Ульяна Николаевна — чилиэн, эмп үлэһиттэрин профсоюзун оройуоннаагы тэриэтэттэн.

Тарасов Константин Васильевич — чилиэн, Эрилик Эристин аатынан совхоз Хоптоботоогу отделениетын рабочайдарыттан уонна сулууспалаахтарыттан.

Пинигина Валентина Дмитриевна — чилиэн, культура үлэһиттэрин профсоюзун оройуоннаагы тэриэтэттэн.

21 №-дээх Мэлдэхситээги быыбардыыр участан

Солдатов Анастасия Сергеевна — председатели оройуоннаагы коммунистическай тэриэтэттэн.

Пестерев Николай Николаевич II — председатели солбуйааччы, Эрилик Эристин аатынан совхоз Хоптоботоогу отделениетын рабочайдарыттан уонна сулууспалаахтарыттан.

Заровникова Елена Никитична — секретарь, оройуоннаагы комсомольскай тэриэтэттэн.

Петрова Елизавета Петровна — чилиэн, үөрэх, үрдүкү оскуола, уонна научнай учреждениелар үлэһиттэрин профсоюзун оройуоннаагы тэриэтэттэн.

Никонов Семен Александрович — чилиэн, культура үлэһиттэрин профсоюзун оройуоннаагы тэриэтэттэн.

22 №-дээх Чакырдаагы быыбардыыр участан

Никонов Иван Николаевич — председатели оройуоннаагы коммунистическай тэриэтэттэн.

Кузьмин Афанасий Никитич — председатели солбуйааччы, Эрилик Эристин аатынан совхоз Чакырдаагы отделениетын рабочайдарыттан уонна сулууспалаахтарыттан.

Федосеева Мария Михайловна — секретарь, үөрэх, үрдүкү оскуола, уонна научнай учреждениелар үлэһиттэрин профсоюзун оройуоннаагы тэриэтэттэн.

Адамова Марфа Мононова — чилиэн, Эрилик Эристин аатынан совхоз Чакырдаагы отделениетын рабочайдарыттан уонна сулууспалаахтарыттан.

Ермеев Егор Константинович — чилиэн, оройуоннаагы комсомольскай тэриэтэттэн.

23 №-дээх Чараннаагы быыбардыыр участан

Кладдин Николай Мариевич — председатели оройуоннаагы коммунистическай тэриэтэттэн.

Михайлов Василий Петрович — председатели солбуйааччы, «Межколхозстрой» ТМУ-тын рабочайдарыттан уонна сулууспалаахтарыттан.

Ермолаев Иван Иванович — секретарь, лесопункт рабочайдарыттан уонна сулууспалаахтарыттан.

Захаров Николай Егорович — чилиэн, оройуоннаагы профсоюзнай тэриэтэттэн.

Ермолаева Валентина Васильевна — чилиэн, культура үлэһиттэрин профсоюзун оройуоннаагы тэриэтэттэн.

Иванов Владимир Николаевич — чилиэн, коммуналинай предпринимателар уонна тупсаран өйгөрүү комбинатын рабочайдарыттан уонна сулууспалаахтарыттан.

Заровникова Марина Прокопьевна — чилиэн, оройуоннаагы комсомольскай тэриэтэттэн.

24 №-дээх Чурапчытаагы быыбардыыр участан

Захаров Афанасий Данилович — председатели оройуоннаагы коммунистическай тэриэтэттэн.

Ананатова Мария Петровна — председатели солбуйааччы, сибээс уездын рабочайдарыттан уонна сулууспалаахтарыттан.

Илларионов Василий Васильевич — секретарь, үөрэх, үрдүкү оскуола, уонна научнай учреждениелар үлэһиттэрин профсоюзун оройуоннаагы тэриэтэттэн.

Семенов Семен Николаевич — чилиэн, культура үлэһиттэрин профсоюзун оройуоннаагы тэриэтэттэн.

Лобанова Клара Прокопьевна — чилиэн, эмп үлэһиттэрин профсоюзун оройуоннаагы тэриэтэттэн.

Смирников Михаил Михайлович — чилиэн, «Якутсельстрой» ТМУ-тын рабочайдарыттан уонна сулууспалаахтарыттан.

Захарова Ефимия Дмитриевна — чилиэн, оройуоннаагы комсомольскай тэриэтэттэн.

Сергеев Константин Кириллович — чилиэн, «Якутколхозстрой» ТМУ-тын рабочайдарыттан уонна сулууспалаахтарыттан.

Феофанов Егор Дмитриевич — чилиэн, «Сельхозтехника» хабарууну рабочайдарыттан уонна сулууспалаахтарыттан.

25 №-дээх Новгородовтаагы быыбардыыр участан

Постников Константин Сергеевич — председатели оройуоннаагы коммунистическай тэриэтэттэн.

Попова Елена Сидоровна — председатели солбуйааччы, оройуоннаагы комсомольскай тэриэтэттэн.

Старостина Анастасия Тихоновна — секретарь, оройуоннаагы профсоюзнай тэриэтэттэн.

Натакинов Кирилл Михайлович — чилиэн, үөрэх, үрдүкү оскуола, уонна научнай учреждениелар үлэһиттэрин профсоюзун оройуоннаагы тэриэтэттэн.

Монастырев Гурий Гурьевич — чилиэн, промкомбинат рабочайдарыттан уонна сулууспалаахтарыттан.

Анимова Зоя Кирилловна — чилиэн, эмп үлэһиттэрин профсоюзун оройуоннаагы тэриэтэттэн.

Кирилина Елена Лазаревна — чилиэн, эмп үлэһиттэрин профсоюзун оройуоннаагы тэриэтэттэн.

Улэһиттэр депутаттарын оройуоннаагы Советын исполнениун президиуму Р. БУРНАШЕВ.

Улэһиттэр депутаттарын оройуоннаагы Советын исполнениун секретарын инчугар М. ОНЕНШНИКОВА.

1976 сыл, кулун тутар 16 күнэ

Редактор А. Е. ЧИЧИГИНАРОВ.

Сибээс оройуоннаагы уездын администрацията, профсоюз мектебэ оператордар Клара Васильевна уонна Николай Дмитриевич Аммосовтарга киилээр таптыыр ийэлэрэ

АММОСОВА АКСИНЫЯ ИВАНОВНА

марахан ырыыттан олбүтүнөн сибээстээн бөлбөлөрүн кутурданын тиэрдэллэр.

Таптыыр ийэбит, эбэбит

АММОСОВА АКСИНЫЯ ИВАНОВНА

бу дьыл кулун тутар 17 күнүгэр үһүн, марахан ырыыттан олбүтүн, диирини; курутууһун туран, билэр дьонугар, аймахтарыгар иһитиннэрэбит.

Уопс. нийинтэ, сизиннэрэ, аймахтара.

Райсовет исполкомун норуот үөрөбүлүннүгэр отдела, Чурапчытаагы 1 №-дээх детсад коллектива детсад урукку сибээдессэ

КИРИЛИНА ДАРИЯ ГАВРИЛЬЕВНА

үһүн, марахан ырыыттан олбүтүнөн сибээстээн бокуюнньук хэргэнигэр, оолоругар бөлбөлөрүн диириг кутурданын билдэрэллэр.

Чакыр сельскай Советын исполкома, отделение совета

ТАРАСОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

үһүн, марахан ырыыттан олбүтүнөн сибээстээн бокуюнньук сизиннэрэ, аймахтарыгар диириг кутурданын тиэрдэллэр.

Д. ЗВЕРСТОВ.

СЦЕНАҔА — ОРОЙУОН КИИНЭ.

Ааспыт баскыһыннаа кинэе Культура дьыттин киһи саалата бэрт эрдэттэн көрөөччүлэринэн туолла. Оройуон киинин уусуран самодетельноһун коллектива 11 киһилээх инструментальной ансамбл дорҕуолунан «БМ-ы туттааччылар ырыалара» диин хорунан концерты сабалыыр. Көһүтүлүбүтүн курдук, хор үрдүк таһымнаахтык толорулунна. Мария Новгородова «Эрдэ ырыата», Аграфена Кузьмина «Мин ийэм», «Эдэр саас», Галина Шахурдяна бейэтин мелодиятыгар «Эн суоххун» диин ырыалара итэчччилэр диириг бийирбэллэрин ылылар. Г. Шахурдяна уонна А. Кузьмина «Бийи ырыатын» бэрт кийинилээхтин дьаһараттылар. Мария Никитина «Урут уонна билигин» диин чакырдааһын бу да сырмыта хомордойдук «күлүбүрэттэ».

«Ийэ туһунан балада» диин хореографическай сюжета көрөөччү дуһанын долгутта. Концерда элбэх сонун үнүгү туруоруллубутугар балетмейстердар Мария Манарова уонна Анатолий Филип

пов өңөлөрө улахан. Кинилэр «Дьоллоох эдэр сааһы», «Вальсы» имигэстик толорон, үнүгү көрдөрөр кийинитин үчүгүйдик биэрдиэр. Виктор Федоров бейэтин ураты талаанын «Баата суох балык сыт» диин пантомиматыгар, «Дьөгө-бааба» диин хореографическай хартыммытыгар көрдөрдө. Виктор бу сонун жанры өссө баһымырыгар, мастарыстыбатын үүннүрөн иһэригэр эрэнэбит. Василий Посельскай уонна Виктор Федоров «Боксердар» диин сатирическай үнүгүлэрин дьон күргүмнээх күлүүнөн көрүстүлэр.

Концерт 18 киһилээх бөлөх «Ыччат үнүгүтүн» саха народнай ырыаларын матыһтарыгар эдэр саас күүрэниинэн оро көтөүллэн толоруутунан түмүктэннэ. Оройуон киинин концерта, биллэн турар, сятиһинилээхтик барбытыгар саарбадалаахтат. Ол эрэри концерт тэһинэ олус бытаана, эдэр талааннар элбэгэ суохтара харахха дэбигисе быраһыллар.

Д. ЗВЕРСТОВ.

БИНИГИ ААДЫРЫСПЫТ: почтовой индекс 678700, Чурапчы с. Карл Маркс уул. 12. ТЕЛЕФОННАРЫТ: редактор — 91-395, отделлар — 91-495, уопсай — 91-505.

«Сага олох» («Новая жизнь») — орган Чурапчинского района КПСС и районного Совета депутатов трудящихся Якутской АССР.